

Wireless mreža

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Elektrotehnički Fakultet

Korištenje Wireless tehnologije

Wireless u prevodu znači „bez žice”, tako da „wireless Internet” predstavlja bežični pristup internetu. U ovom seminarском раду ћемо детаљније objasnити bežične LAN мреже(wireless LANs), tj. bežičне локалне мреже које преносе податке кроз ваздух путем система радија фреквencija.

Kod "wireless" tehnologije se, за повезивање опреме - рачунара у мрежу, користе елементи ("wireless" картица или "access point") који комуницирају путем радија таласа високе фреквencije (у овом случају 2,4GHz и 5GHz). Ови елементи морaju подржавати 802.11b/g standard tzv. wi-fi standard, који подразумева пропусну моћ од 11/54Mbps.

У последњим неколико година, беžično уређавање је постало доступније, приступачније и једноставније за кориштење.

Кућни корисници, усвајају беžичну технологију у великом броју. On-to-go laptop корисници се веома често могу наћи на местима, где је бесплатна беžична мрежа, као што су кафићи, aerodromi...

Treba напоменути да је код оваквог начине повезивања неophodno obezбедити видљивост антена tj. визуелни контакт, тако да сваки објекат (zgrada, drvo i sl.) који се налази између антена може да отежа или потпуно onemogući комуникацију. Раздаљина и квалитет опреме за повезивање су такође bitni фактори који утичу на могућност повезивања и квалитет остварене комуникације.

Pojam umrežavanja

Pojam umrežavanja је једноставан. У основи је ријеч о спајању два или више рачунара помоћу неког медија, преко којег онда рачунара могу размjenjivati податке. Донедавно smo под pojmom "медиј" подразумијевали готово искључиво bakrene жице или оптичке водове, dakle fizičko повезивање рачунара. То заправо значи да је свако рачунало за спајање на мрежу moralo posjedovati svoju vlastitu fizičku vezu s остатком мреже у облику кабела или оптичког вода.

Naprekom tehnologije, овај проблем је решен беžičним уређавањем, односно уређавањем рачунара без кориштења жица за пренос података.

Bežične мреже користе radiovalove за пренос података и time uvelike повећавају fleksibilnost rada jer корисник виše ne ovisi о kvaliteti и smještaju mrežnih кабела, nego je dovoljno да се повезана рачунара nalaze unutar područja pokrivenog mrežom.

Ova tehnologija ne zahtijeva izravnu оптичку видљивост, као npr. infracrveni пренос података (IrDA). Kod беžичних мрежа приступна таčka odašilje radiovalove u području od 30 до 300 метара који prolaze kroz tanje zidove и друге nemetalne препреке. Помоћу dodatnih компоненти тај се домет може i пovećati.

Bežična мрежа састоји се од dva osnovna елемента:

- klijenta
- приступне таčke.

Klijent je рачунало које приступа мрежи и у себи има ugrađen sklop koji omogućava razmjenu података radiovezom.

Spajanje klijenta с приступном тоčkom moguće je na dva načina:

1. коришћењем posebno dizajnirane мрежне картице која се извади прикључује на рачунало (најчешће је то картица у standardiziranom формату који је познат и као PCMCIA)
2. постоје и алтернативне изведбе, најчешће унутар рачунара високе класе, у којима је скlop за комуникацију већ ugrađen у рачунало, тако да nije потребно користити vanjske картице.

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. -----**

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com